

А. БРОДНИНОВ.

Промкобинат коллектива В. И. Ленин торообута 100 сыла туолла. Билейин карсе-ылыммыт эбэл-ахыскайытын толорууга быһылымына, үөһөһанан ылыаха, ку-барана суохтук саралалата. Аны-анан түөрт үй түмүгүнэн быдан-ны толоруу маанык; валовой бө-рөдүүкүсүнайы өнөрү—116,7, эбэлларын бөрдүүкүсүнайы өнөрү—102,3, бөрдүүкүсүнайы тыгызлаһын—101,7 быраһылаан.

Од арзори билааны бигрдүн эсортинченанан толорууга, чуунаан, массабай инскэ, мебели ойна өрө мебелин огорууга билаан тобо да ланна апары толоруллубутун үрдүсүн, сорох жорунгнэргэ билигин даганан улахан калымылаахтык үлэсээн ийиклэр-бэ курдук, билаан ити тыйдары деловый наһы таһымга—52,3, сорох-оттор наһы таһымга 44,8, соһы хайыталамга—21,3, тутуу делалын огорууга—39 бигрениши толорулунна. Сага калымыбын аилорума үлэстилинбөтө, маһабын бүтүүтүгэр өрө турхорудлан үлэсээн өрөр. Оттон өргө аилорума алдынан турар. Онон, 200 кубометр мас оһунгар, 42,5 кубометр өрө хайытталына.

Производството үлэснэр бэйсүннэтэр түстээх үлэсрингэр үрүү тайаарылаахтык үлэснэлэр. Түүрт ыйлаах бэлээннэр

столардыр Максимов Н. Ф. — 164, Макаров Н. Г. — 162,1, Дмитриев В. В. — 184,5, слесарь-машинник Игнатьев С. Н. — 197,9 биргичини толордулар. Коммунист Листинев А. П. биргичинирдеги столарнай (шах билаанын ентинимизэхтин толорер. Манча улашнир коммунистар ороолары, кинилэр сабы-маллары улам улаштан илар. Оюн производствонь сазаайар, тарайлар коммунистар директор Романов М. С. уонна экономист Кержин Н. И. былаан бирдиди асортиничынны толоруулуутун хааччыныны енталар эбэхин-постэхтар. Мангайгы сүбүэ партинай тарилта (секретарь Варламов С. И.) учуотугар 10 коммунист турар. Ий зайы буолан илар партинай муһаххартар партинай үлэ уонна производство бөлүрүөстөрү дуууллаһил-лэн иһаллар. Оюн коммунистар бары көтүнөккө сыддан, дууу-лэһиллэр бөлүрүөстөргө акти-найдик кыталлар. Партинай муһаххартар столарнай емаз биргичинирин уонна профсоюз мусткомун председателин отчуот-тарын истибиттэр. Ол арээри бо-родууксуйа хаачыстыбытын үүп-сарымы билигин дадань көстөр-биллэр үлэ ынтылла илэик.

Итого записан, въ таблицу

бирдин коммунистары обществен-  
пай үлөбө активнайдык кытына-  
рымыга, кинилерге бараллибит  
партийбай соруудахтары телотто-  
руга көрдөбүл ситатэ суовун  
түмүгөр, сөрөхтор инциденттатэ  
суох үлэшиллөр. Холубур, Дни-  
треев Н. В. эркин хайыматын ре-  
дакториянан ашканан барап, байы-  
акки эрэ үчөөрү таллаарыт. Бо-  
родууксуяа ханчастыбаттан бөр-  
бөрэкэлээр комиссия председа-  
телэ Захаров Н. Е. туох да үлэни  
ылынатах. Народнай хонтуруул  
группатын председателэ Макаров  
Н. Г. байатын инциденттанын  
бөрбөрэкэлери ылыныта, болу-  
булуу түпүбүбүтэ эмиэ суох.

Олохтоох Советтар бичигбард-  
рын хамтаар агитатордыг, полит-  
информатордыг үүсгэвэлх үзлэл-  
бичгара. Өтгөн итн кэннүтгэн, бн-  
лнглн тгүх дэ үлэ ытгылнбгү.  
Рабочайдар өртөлсүргүр лелнцн-  
лэр олүс сэдэхтнк, атын снртэн  
кэлэн өсгөрдөхтүрүнэ эрэ бусмал-  
лар. Нартийнай муннахтарга  
коммуннстар партийнай сүрдэл-  
тары, общественнай үлэлэрн тө-  
лөрүүлэрн түбүнэн өтгүөттар,  
ннборманннлар нстлнлнбгөхтэр.

Бу партийнай гэрэлтэгэ зөрийэр, маассийдай-политическай үлэ-ий үрдүүг табынмизахтыг туруу-рууга кыахтар төсөлүү бандыра

снэгт тулалданагчид. Коммунист барьж хариуцсан үүрэгтэйхээр, эл гурдуг сэтгэлээр т. Н. Ф. Максимов, Н. Г. Мамаров, Н. В. Дмитриев, сэтгэлээр эмхэтгэлээр А. Н. Максимов орлох, олон ажилтан сэтгэлээр эмхэтгэлээр ууралданагчид. Мамаровын, коллективийн сэтгэлээр ууралданагчид ажилд сэтгэлээр. Коммунистической үүрэгтэйхээр 11 жил, эл ажилтан коммунист, 3 комсомолец уонна үүдэлтэй депутаттарын оройгоор илалд Советын депутата бийрсельсовет депутата илалд жилд бийрлээ.

Бу коллектив билигнн үзэйнт-  
тэринэн толору хааччылалн үзэ-  
лэснн. Рабочийдартн куоталаһы  
сэхтөөхтүн тэрилдэр, ол түмүгтн  
ый айыа көрдөрүүгэ тайнарыл-  
лан, дууһта, кинесэтингэ туруу-  
руллан иһэр. Ити барыта бн-  
лааны толорууга, үлэ өнөрөн тай-  
нарыныагар биллэр сабыдыла-  
ллах. Холбоһор, муус устар ийга  
49 рабочийтан 42 киһи тустаах  
биллаанын толорбута уонна аһар-  
быта, бнстэх үлэбэ сылдыааччы  
дэһтэ киһи толорботого.

Бу барыта производственной  
бизнесмены төлөрүгү, полити-  
калык-массабай, интэр үлэни  
сүтүк тапымнаахтык түрүрүгү

[illegible]

Ити өттүнөн үлэ снтата суо  
түмүгүр производство сорох  
лаатыгар үлэ тохтуута, бы  
толоруллубат буолуута, ды  
пилиннэни каһин түбэһтээ  
тахсаллар. Ол курдук, холо  
көммунистар Дымтриев В. В. у  
на Макаров Н. Г. арыгылаа  
содулар дьессипилиннэни  
һинээр партияный сэмэгэ тард  
зыбыттар.

Партийнай тарилта, бары н  
мунистер сорукарынан бийн  
сылзаах былааны биврди  
рүгнэринэн толорууну хаач  
йы, политическай-интер үл  
зүүбүрдүү, дыссийалниини с  
гыа бөөрөгүтүү, партийнай  
рудактары, общественной эбэ  
нэстэри толорууга көрдөбүл  
дэтин буолаллар.

А. ТУРАНТАЕВ

Эт онгохуутун дэлэтиэбин

ЭБЭНЭЭТЭЛИСТИБЭ ТУОЛУУТУН БЭРЭБИЗРЭЛИНИБТ  
ТҮБҮКТЭЭХ ҮЛЭБЭ ТУРУННУЛАР

Бичаг сүвхүүнү шигингэ "Кытаанахтар" кытырымалары өрө-  
буон үрдүнэн үлгэ-хамнаска  
уонсай өрө көтөбүлүүнү өкөр-  
буту саарбада суох. Оттон  
кытырымалаахтар биэрбит бигэ  
тылларын хайдах толорон  
каллылар? Барыта 435 бичаг  
сүвхүүнү 160 бырыһыан тыа-  
наах иитэргэ, биэр тобо суук-  
катаады эбиллэтин 200 грам-  
ма "иитэргэ" соругу туюу-  
руммуттара. Кыстык устата  
туһуну сүвхүлэрин 98,1 бы-  
рыһыаннын тымынаах иити-  
лэр. Ити Кытаанах отделени-  
етин асыгыт сыллаагы көрдө-  
рүүтүгүсүөр быдан үрдүк. От-  
тон биэрдии тобо сууккатаады  
эбиллэтин 172-лии граммы-  
нан толордулар. Уонсайынан  
саба тарыйып көрдөххө, ыла-  
кыттыгыт эбээтэтиктэтибо то-  
лобуллубатах сулук.

Ол эрээри отделениеда сүөһүнү сорох көрөөччүлэр биригит биһэ тылларын чиһэтэхтик толорбуттарын ахтыба буолуохха сатаммыт. Холобуур, туһуут сүөһүлэрин сууккатаары абиллиитин ортотунан Григорий Дагданча—320, Роман Морфунин—255, Мария Захарова—220, Елена Макарышна 260 граммга тизэтилэр. Иччэт сүөһүнү көрүүнү-истиини тунсарына түмүскөр отделение үрдүккө барыта субин сүөһүнү 13 көрөөччү, биригити төбө сэмэ устата 23-түү киизогрaмм абиллиитин ситиһэринэр, үөтүү сүөһүгэр 139-дентийер эти абил оһорон, соруохтарыгар туттар-тыллар.


Бу билими оройгооммунт хуу-  
нуубуйагыгар сүөлүүү кыаһын-  
ны көмүгө үгүүү бастагы оны-

түнийн уулнаа саралаагүйнхнийг  
буулар. Огтосн урууку өгтүсэр  
наһынзга кэмгэ сүөлүгү 100  
барыһаан талыннаах илгн  
эргэ сөрүтэ туруоруулар. Онон  
кытаанахтар сүөлүгү дэлб-  
руука ба тузар кэмгэр уолар  
кыах баарын далаастааһлар

Отделение рабочихдара бз-балэрин ылымныт абдызаталы-тыбалэрин итинник түүмүктээн туран, ятылетка төрдүс ыла-ын сайышыгар сапта соруқта-ры ылымнылар. Он курдук ыам ийин 15 күнүттэн а-тыншы 1 күнүгэр дээрэ (138 хонук устата) уотулалар уонна итинник хааларылаар 763 сүөлүнү 7 киһи көрөргө-и-төргө быһаарынылар. Киһи-лэр туннү сүөлүлэрин 100 бырыһыан тыһынаахтыы и-төргө, биир төбө суукатааһы абалыннтин 800—850 гравжа-тиэрдэргэ, оһон бэлэн устата хаа биирдн сүөлү 90-100 килограмм абаллэрин сити-һэргэ сорукутанылар.

Иди Иштээн тосударствода тутарымлыахтаах 289 сүөһү сайын устата бириднэлэрэ 110—116 килограмм бөлүөлөрүн, ошон биэр тобо тымнаах ыйааһына 270 килограммга итараа сүөх буоларын ситиһэргэ уонна уотуллар сүөһү 90—92 бырыһыаннан өртөнү үрдүккөн уйбууларына туттарарын бигэ тилларын биэрдилэр. В. П. Ленин тэрөөбүтө 100 сыда ууолуутун иккиһэр үлэбэ үрдүк көрдөрүүлэри ситиһэр ийин, бэйэлэрин иккиһэр чөлчү обьекталистическн ылаһын түбүктөөх уонна сыраллаах үлэбэ түрүндүлэр.

T. ТОСКИН.



Краснодарской кырай. Быйыл кыраайга саямай бөдөн Петровско - Анастасьевскийдагы нүөлөстөр ирине системанын автоматизациялаанын уюна төлөмеханизациялаанын үлөтө толорулуктаах. Билигин иринедай станциялары кыраахтан салалыгы ситибилиниэ. Сингирдар халалларга уюна системага уу таһыма төһөгүк прибордар көрдөрөллөр. Бу система ирине ыһыллар 33 таһымыча гектар ирине уунан хааччылар.

СПИМОКА: диспетчерский пункт.

ССТА фотохрониката.

НАРОДНАЙ ХОНТУРОЛ  
КОМИТЕТЫАР

Майтатары ЭТУС (снблэ аккредитационнай-техическай узла) Директори участагыны техна Борисов Ю. Г. бейетин эбданагынор эллиотинамэ суох сыманнасыпты, үлэ уонна үлэссинилиниэттин. көһүттү таарбытын туһунан боппурус ароднай хонтуруул оройуонага комитеттар дьүүлүнээ.

Мытхалыбгыт бөрөбү джэ түгү-  
дү, Борсоев Ю. Г. хваачыйар  
рылык Эристын аатынан кел-  
гүс территориятыгар кээин би-  
лэмизге телефон, радио олус  
олотхүк үлээлир буолбуттара,  
алаатынайдык сыһааннаһымат  
ини автоматическый-телефоннай  
станция иттиэнэ радиоусилитель  
тору-сотору алдьанан үлээбэт  
тодууларга таһаарыллыбыта кэ-  
үһэр. Манна техническый итэ-  
стигү уһун биримизге туоратыл-  
лабыттар. Ол түмүгүр телефон  
0 тичаатыттан 16-дн эра олор-  
улабыт, итинчэн Чакыр бири-  
дигитигэр, өрөмүөнүгүр маста-  
мскыйага, онтон да атын сир-  
гэ телефоннар үлээбэттэр.

Үлэ уонна үш

Отгон Диринг, Хайлхэмт оскуула-  
ларыгтар уонна колхоз нэһсэлэ-  
рийитигэр бухгалтердар, специа-  
листар хосторугар, онтон да атын  
спирдэргэ билингө дэриг теле-  
фоннар олоордулла иликтэр.

Быйыл ким ийин сарастыттан  
ыла кини радиоускентель адды-  
нан үлээбөккө турар. Үрүн  
Күөл бөһүөлөгүн алгырыгар уо-  
на колхоз кини бөһүөлөгүн Ди-  
риг үгүс малларыгар радио үл-  
лээбөт. Ворда уонна Мөлдөхсөн  
бөһүөлөктөрүгөр кииня тардыл-  
дыбыта ырааппытын үрдүкөн би-  
линиги диэри радио кылларал-  
ды илин.

1968 онд Эллина Эрстийн ахынхан колхоз байгэний үбүрэн 90 тхынынча солкуобайдаах радио уонна телефон сана ливиятын тутарбыта. Манна бэдэрээччиинэн үлээлэбит Саха АССР Сибээһин управлениетын СМУ-тун биригээдэтэ тутуу үлэтин хаачыстыбата суох мытмытыгар оройуоннаады ЛТУ начальнига Захаров В. П. уонна техник Борисов Ю. Р. ханник эа хотуна

руолу олохтооботхтор, линияни түргөткөн туһага киндеринге кыһалыбатахтор. Оттон киндер бейлэрин инциденткаларинаан эрте линияларга ханьык да капиталнай уонна быстах да орунунгэри ыһыпатахтар.

ИТУ начальниги Захаров В. П. конгуллафининан, техник Борисов Ю. Г. учууталарын үздүлүр бейетин карганын үнөс кылаас. таах радиост дучунафыгар калдарынын ситиспит. Кынакхэ 1968 жыл атырдаах айын 1 күнүттөн сэттисини 7 күнүтөр дияри (сөөбүтүн кинингтөн уолуусунун комитет) уонка сэттисини 7 күнүттөн 1969 жыл булуа туур 31 күнүтөр дияри, сөөбө анырыан буолбакка, ханнас токуру кээмэйинин улаастах радионун быһымытынан 769 оолордой 67 харчы төлөмүс. Маныаха махсунуу, олунуу уруу калдарынактар ийдерги Ийиригитин калдарынактарыгар Олгон Борисов банкка калдыктыт. Олгон Борисов А. П. 1968 жыл сэттисини 1 күнүттөн, күүрүсүтүн кинингтөн, бастааһыны учууталдыыр



